

Manmin nga mga Balita

NO. 71 NOBYEMBRE 6, 2016

Ang Gamhanang Lihok na Hikyad sa mga Lugar nga Layo sa Ebanghelyo!

Ehipto, Malaysia, Sri Lanka

Gikan Agosto 30 ngadto Septembre 10, si Ps. Taesik Gil (Daejeon Manmin Church) nihimo og siminar sa mga pastor og handkerchief healing conference sa Ehipto, Malaysia og Sri Lanka. Daghang mga pastor sa lain laing denominasyon ang nanambong, labaw sa tanan, ang Dios Magbubhat og si Hesu Kristo gamhanang nai-proklama og ang gamhanang lihok napadayag pinaagi sa pag ampo gamit ang pangyo nga inampoan ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee (Buhat 19:11-12).

Egyptian Ministry: Agosto 31-Septembre 1, "Keys to Receiving Answers" og "Keys to Church Revival"

Ang unang miting gihimo didto sa Tambadi Pentecostal Church sa Ehipto niadtong Agosto 31 (ika-5 litrato). Ang gobyerno nitugot sa rehistro ining simbahana niadtong Marso 2016, og mao kini hinungdan nga ang balaang ebanghelyo og ang ministry sa Manmin nakatag og nilapad sa Ehipto.

Si Ps. Taesik Gil niwali sa 'keys to receiving answers', og niampo sa mga masakaiton gamit ang panyo. Daghan ang naayo sa mga sakit og naghimaya sa Dios. Pinaagi sa pag ampo og tabang sa uban si Brother Nabli, nga nag antos sa bato sa kidney, nakabati nga ang kasakit nawala og ang tawo nga dili makalakaw tungod sa 'polio' nakalakaw sa hinayhinay.

Buntag sa Septembre 1, ang Pastor's siminar gihimo didto sa Magha Pentecostal Church nga gi ministiran ni Bishop Azez Morgan. Ang tema 'the keys to church revival' (Buhat 2:42-47). Mga pastor gikan sa 10 ka denominasyon nanambong og gani gikan pa sa DR Congo, Nigeria, Ethiopia, Southern Sudan og Ghana.

Human sa siminar, ang mga pastor nga nanambong niingon, "Una nakong higayon nga nakadungog sa ingon aning praktikal nga mensahe para sa church revival." Bishop Morgan niingon, "Naghunahuna ko nga magsugod pag balik human nga nakat-on sa maong mensahe, og kinahanglan nga mag sugod ta sa pag ampo sama sa inampoan sa Manmin Central Church matag gabii."

Pagka gabii ang handkerchief healing meeting gihimo sa maong lugar. Brother Mamdouh naka duku sa unang higayon sulod sa 18 katuig human sa

iyang operasyon sa lumbar disc. Sister Emam nag antos sa ovarian cancer apan nawala kini human nga makadawat sa kalayo sa Espiritu Santo! Daghan ang naayo sa panan-aw. Daghan pang kahibulongan nga kaayohan ang nahitabo (litrato 6 og 7).

Malaysian Ministry: Septembre 4, "Why Is Jesus Our Only Savior?"

Septembre 4, si Ps. Gil gi imbitar sa Kuala Lumpur FGA Church, kini dakong simbahan sa Malaysia diin siya nihimo sa 2 ka krusada. Gi imbitar nila siya aron mabalik ang ilang pagtoo pinaagi sa Espiritu Santo.

Si Ps. Gil nihatod sa mensahing "Why is Jesus Our Only Savior?" Og nag ampo siya sa mga masakiton gamit ang panyo sa gahom. Ang tawo nga mag sadyong ang dalunggan sa daghang katuigan naayo, ang tawo nga baliko og spinal naayo usab. Daghan ang naka dungog og ang uban nakadawat sa maayong panan-aw. Ilang na eksperyensya ang lihok sa Espiritu Santo og ang mga tawong nanambong napuno sa grasya og emosyon (litrato 1, 2, 3 og 8).

Ni hangyo sa permanenting pagbalik ni Ps. Gil, si Elder Dorai Manikan niingon nga ang mga

miyembro lipay kaayo og nakabaton sa dakong pagtoo pinaagi sa kahibulongang lihok sa gahom og sa pulong sa kinabuhi.

Sri Lanka Ministry: Septembre 6-7, "Levels of Power" og "Keys to Receiving Answers"

Pag Septembre 6, ang Pastor's siminar gihimo sa Colombo, Sri Lanka. Gitambongan kini sa 300 ka mga pastor og si Ps. Taesik Gil nawali mahitungod sa 'levels of power' (Juan 14:12). Na hinagbo usab niya ang ubang mga pastor og nagpakita sila sa matinguhaong dughan sa Manmin's ministry. Nagka daghan ang mga pastor nga nagpakitag tinguha sa Manmin's ministry og ang mga simbahan nga nakig uban sa Manmin naka eksperyensya sa kabag-ohan.

Septembre 7, ang handkerchief healing meeting gihimo sa Wattali City. Gitambongan kini sobra sa 10 ka simbahan, og si Ps. Gil niwali sa mensahing "Keys to Receiving Answers." Human nag ampo siya gamit ang panyo. Ang tawo nakahimo na sa pagpiko sa iyang tuhod human sa 15 katuig nga pag antos, naa say naayo sa sakit sa iyang likod sulod na sa 23 katuig, og ang uban naka lingkawas sa daotang espiritu. Daghan ang nakadawat sa kaayohan og nag himaya sa Dios (litrato 4 og 9).





Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Ako Mao Ako

“Ang Dios miingon kang Moises, ‘AKO MAO AKO’. Ingna ang mga Israelita: ‘Siya nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga AKO MAO AKO maoy nagpadala kanako nganhi kaninyo.’”
(Exodo 3:14)



Sa atong Kristohanong kinabuhi, importante kaayong masabtan kon kinsa ang Dios.

Ang ubang magtotoo moingon nga nitoo sila sa Dios apan wala nila mabati ang Iyang gugma og wala masiguro sa kaluwasan. Kon kita mahibalo sa gigikanan sa Dios, dinha pa nga kita makabaton og hugot nga relasyon sa Dios og magpakabuhì sa kinabuhi nga puno sa Espiritu nga naay kasiguraduhan sa kaluwasan.

1. Ang Dios nga walay sinugdanan og walay kataposan mao ang “AKO MAO AKO”

Ang tanang nahibaw-an og na eksperyensya sa tawo, naay “sinugdanan” og “kataposan”. Panaglitan, ang tawo og mga hayop naay sinugdanan og kataposan. Sinugdanan mao ang pagkatawo, kataposan mao ang pagkamatay. Bisan unsa na kadugay ang karaang butang, naa gyoy naghimo ini og ang tanang kasaysayan sa mga hitabo naay sinugdanan og kataposan.

Tungod ini ang ubang tawo mangutana, “Kinsay naghimo sa Dios?” o “Kanus-a man motungha ang Dios og unsa may diha sa wala pa Siya?” Og ang uban naghunahuna kon giunsa pag tungha sa Dios kon naa may pinasinugdan sa Iyang pagtungnga. Bisan pa, kon ang Dios Magbubuhàt og ang iyang pagka siya naay sinugdanan, kana maoy dakong makalibog sa tanan.

Kon ang Dios naa pay sinugdanan sa kasaysayan, ang tawo klaro kaayong maghunahuna nga naay nag una og labaw pa sa Dios sa wala pa

Siya moabot. Ang Dios dili mahimong Magbubuhàt kon naa pay lain nga nagbuhàt Niya o nag anak Niya. Mao nga, kon ang Dios tiunay og hingpit, Siya walay sinugdanan o walay kataposan og mitungha ra sa Iyang kaugalingon.

Kabahin kon kinsa man ang Dios, Siya niingon ni Moises sa Exodo 3:14, “AKO MAO AKO.” Walay nag anak sa Dios o naghimo Niya. Ang Dios diha nang daan sa wala pa ang tanan, og naa siya hangtod sa kahangtoran.

2. Ang Dios diha na sa kahayag og tingog apan nahimong Trinidad sa Dios Amahan, Dios Anak, og Dios Espiritu

Sa unsa nga porma o imahe ang atong Dios, nga kinsa diha na sa wala pa magsugod ang tanan? Juan 1:1 nag ingon nato, “Sa pinasugdan, ang Pulong diha na, ang Pulong uban sa Dios og ang Pulong Dios.”

Sa giingon nga “Sa pinasugdan” kini nagpasabot sa panahon nga wala pay nabuhàt bisan unsa dinhi sa kalibotan, og ang Dios diha nang daan. Nagsimbolo kini sa maong panahon diin ang tawo nga hinimo lamang dili maka tugkad niini sa iyang limitadong eksperyensya og kahibalo. Kalabotan sa Dios nga diha nang daan sa wala pa ang tanan, ang Juan 1:1 nag ingon nato nga “ang Pulong Dios.” Wala Siya’y porma bisan unsa apan diha na isip Pulong, og kini mao ang “tingog”.

I Juan 1:5 nagsulti nato, “Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang Anak og gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag og diha kaniya wala gayoy kangitngit.” Naay espirituwal nga pasabot nga nahitisok sa pulong “kahayag” og “kangitngit”. Ang “kangitngit” nagpasabot sa tanang bakak, sayop og makasasala, samtang ang “kahayag” nagpasabot sa tanang matuud sama sa gugma, kaayo, matarong, og sa susama ini. Apan, ang Dios dili lamang “kahayag” sa espirituwal nga termino apan diha na Siya isip kahayag sa wala pa ang tanan.

Ang Dios mao ang Pulong nga diha nang daan sa nindot og maanyag nga kahayag sa tataw og klaro nga tingog. Siya diha na mismo sa tunga sa dili katoohang kanindot nga kahayag sa klaro, malumo, halangdon, og sa madahunogong tingog nga molukop sa tibuk kalibotan.

Og sa panahon sa Iyang pagpili, ang

Dios, nga diha nang daan isip kahayag og tingog, miabiabi sa dughan nga mohimo og tawo; Buot sa Dios nga Siya naay ika ambit sa gugma. Aron matuman ang plano sa pag ugmad sa katawhan, ang Dios nga maoy Giikanan nibuhàt sa Iyang kaugalingon nga mahimong “Dios Trinidad.” Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu.

Sugod ining higayona ang Dios nihimo sa Iyang lig-on nga imahe isip Dios Trinidad. Og sa nahisulat sa Genesis 1:26, kita nahibalo kon unsa ang Iyang panagway: “Buhaton Nato ang tawo sama sa Atong dagway.” Sa laktod pagka sulti ang Dios Trinidad nibuhàt og tawo nga sama sa Iyang imahe. Ang porma sa tawo sama sa imahe sa Dios og ang dughan sa tawo gihimo susama sa dughan sa Dios. Apan sa pagkasala ni Adan, ang dughan sa tawo nga hinimo sama sa dughan sa Dios, nausab og nabati hangtod nga miplayo kini sa Dios.

3. Ang “AKO MAO AKO” ra gayod ang tumong sa atong pagsimba

Dili sama sa tawo nga hinimo lang, ang Dios diha nang daan sa wala pa ang tanan og anaa Siya hangtod sa kahangtoran. Ang “AKO MAO AKO” ra gyod ang tinuod og hingpit nga Dios og Siya lamang ang sentro sa atong pagsimba og gugma. Apan ang ubang tawo wala makaila ining maong Dios og misimba sa mga diosdios nga hinimo lang usab sa tawo. Kinulit sila og giporma sa bisan unsa gamit ang bulawan, silber, kahoy, og bato; og yukboan nila kini!

Panaglitan ang bata nga imong gianak dili moila nimo og adto motahod og “Papa!” o “Mama!” sa uban unsa kini kasakit og makapahiubos. Mao usab, imo bang mahanduraw unsa ka dismayado og unsa kasakit ang gibati sa Dios Magbubuhàt kon ikaw magsilbi sa mga diosdios nga inimbinto sa tawo? Mao nga gikasilagan sa Dios ang pagsimbag diosdios.

Sa Exodo 20:3-5 ang Dios nag ingon nato, “Ayaw pagsimba og laing diosdios gawas kanako. Ayaw pagbuhàt og diosdios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang diosdios o pagsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios og abubhoan ako. Silotan ko kadtong nagsalikway

kanako lakip na ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo og ikaupat nga kaliwatan.” Kay ang Dios nga “AKO MAO AKO” mao lang ang tinuod nga Bathala, og Siya ra ang atong simbahan og silbihan.

Naa say usa ka butang nga angay natong hinumduman. Ang Manluluwas nga si Hesus nga nianhi sa kalibotan mao ang Dios Magbubuhàt. Walay si bisan kinsa nga mahimong Iyang ginikanan. Tinuod og aron makaanhi siya sa kalibotan isip Manluluwas, nahimo Siyang unod og natawo diha sa birhen.

Gani, og bisan pa, atong mabasa sa Mateo 1:18, “Sa dihang ang Iyang inahan nga si Maria gitakda nga maminyo kang Jose, apan sa wala pa sila magtipon nakamatikud si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo.” Ang rason nganong giingon nga si Maria Iyang “inahan” tungod kay gisulat kini sa usa sa mga disipolo ni Hesus. Si Hesus natawo nga wala makasunod sa sulundong impluwensya nga napasa gikan sa sperm-cells ni Jose o sa egg-cells ni Maria. Natawo siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang Dios migamit lang ni Birhen Maria isip instrumento aron magdala sa Manluluwas.

Naay daghang dapit sa Bibliya nga atong makita nga si Hesus nitawag ni Birhen Maria og “Babaye” apan dili “Mama”. Wala kitay makita nga Siya mitawag og “Mama”. Walay si bisan kinsang bayhana nga hinimo lamang nga mahimong inahan sa Dios Magbubuhàt. Ang ubang tawo mosimba og nagdayeg ni Birhen Maria nga samang sila nagsimba sa Dios. Bisan pa, imo gyod hinumduman nga walay binuhàt lamang nga mahimong sentro sa atong pagsimba.

Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo, ang Dios nga maoy, “AKO MAO AKO” mitungha isip kahayag og tingog gikan pa sa pinasugdan. Aron makaangkon og tinuod nga mga anak nga Iyang ikaambit sa gugma hangtod sa kahangtoran, Iyang gibuhàt ang tawo og nag ugmad niini. Sa pag ugmad sa katawhan, mitunga Siya isip Dios Trinidad. Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga pinaagi sa pagbaton sa hunahuna nga ang Dios Magbubuhàt lang ang matuud nga Dios og sa pagsimba lamang Kaniya, ikaw mabulahan sa kinabuhi diha ni Kristo.

Ang Pag-angkon sa Pagtuo

1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang pulong sa Diyos, perpekto og walay sipat.
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihoc sa Diyos nga Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos nga Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-
4. anan pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga walay katapusan.
5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtuo diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.

“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).

“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

Manmin nga mga Balita

Published by Manmin Central Church

Bisayan

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
http://www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-mail: manminen@manmin.kr
Publisher: Dr. Jaerock Lee
Managing Editor: Geumsun Vin

Mga Yawi Aron Madawat ang Tubag og Grasya

Ang Dios sa gugma buot mopanalangin, mo protekta, og mo hatag og grasya og kalinaw sa Iyang mga anak (Numeros 6:24-26). Apan aron makadawat sa mga grasya sa Dios, atong batonan ang balaod sa hustisya. Ang Dios misulat sa detalyeng balaod sa hustisya diha sa Bibliya og katong motoo og motuman sa balaod diha sa espiritu og lawas makadawat sa Iyang panalangin. Niay balaod sa hustisya aron makadawat sa tubag og grasya.

1



Imong toohan sa walay pagduhaduha ang katumanan sa imong pag ampo para sa grasya og pulong sa panalangin kon kini napangayo na sa ngalan sa Dios.

Isaias 55:11 nag ingon, “ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang; tumanon hinuon ini ang akong tuyo og molampos gayod kini.” Ang Dios ni proklama sa Iyang kabubut-on diha sa mga propeta og apostoles. Og bisag unsay Iyang i-proklama matuman gayod kini.

Sa Genesis 27, atong makita si Jacob nanglimbong sa iyang amahan aron makadawat sa panalangin. Si Isaac tigulang na og hanap nag mata sa pag ila sa nawong sa tawo, og nasayop siya ni Jacob sa pagtoo nga si Isau og iya kining gipanalanginan. Human nga nahibalo siya nga si Jacob diay kadto nahasol kaayo siya. Kini tungod kay nahibaw siya nga dili na niya mabakwi ang panalangin nga iyang gisulti pinaagi ang ngalan sa Ginoong Dios.

Human ini, ang panalangin sa unang anak nabalhin ngadto kang Jacob. Kini tungod kay pinasubay sa hustisya. Si Jacob nitoo sa gahom sa pag ampo para sa panalangin og

iya kinig bug-os nga gidawat. Tugbang ini, si Isau nibaligya sa iyang katungod isip maguwang tungod sa panaksan sa sabaw. Og, nangasawa siyag Hentil. Bisan ang pamaagi dili hingpit, si Jacob angay nga magdawat sa panalangin.

Ang panalangin nga giampo sa tawo sa Dios dili mawala. Og ang tawo nga niampo kinahanglan siya sinugo sa Dios (Deuteronomio 18:22).

Kinahanglan imong toohan ang pulong sa Dios og ang pag ampo sa grasya, og toohan mo kini nga dili magduhaduha. Kini ang mando sa hustisya nga imong hinumduman aron madawat ang tubag (Marcos 11:24). Imo gyong toohan hangtod ang imong pag ampo matubag, hangtod sa kataposan. Ayaw pagduda o kasubo kon matubag ba gyod ang imong giampo. Kon ikaw hingpit nga nagtoo, imong bug-uson ang pulong sa panalangin og pag ampo sa grasya. Kon nagtoo gyod ka nga kini siguradong maabot, dili nimo kini kalimtan.

2



Imong sukaron ang ‘lami nga putahi’ nga kahimut an sa Dios.

Aron madawat ang tubag og panalangin, og aron madawat dayon, imong hatagan ang Dios sa ‘lami nga putahi’. Ang panalangin dali kaayong maabot sa ubang tawo og sa uban dugay. Ang kalahian nag depende kon lami o dili, ang ilang gihalad sa Dios.

Sa Genesis 27:4, si Isaac niingon ni Isau, “Og lutoi ako sa kinaham kong putahi og dad-a nganhi kay akong kanon. Og panalanginan ko ikaw sa dili pa ako mamatay.” Kay si Isaac nahibalo nga ang pag ampo sa panalangin dili lang kini basta nga moabot. Pasabot, nahibaw siya nga kinahanglan naay ‘lihok sa pagtanom’ diha sa pagtoo aron ang grasya sa panalangin moabot. Tungod ini iyang gipadala si Isau og lamian nga pagkaon aron mahimuot siya og matandog ang iyang dughan.

Mao usab kon ikaw mangayo sa Dios. Naa gyoy buhat sa pagtanom. Kini tungod kay ang pagtoo mahingpit gayod atubangan sa Dios pinaagi sa pagtanom. Santiago 2:22 nag ingon, “Busa klaro kaayo nga ang iyang pagtoo giubanan sa mga buhat og ang iyang pagtoo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat.”

Ang biyuda sa Zarephath nagsilbi sa propeta bisan sa iyang kataposang pagkaon, diin mao nalang kato ang ilang pagkaon uban sa iyang anak og mamatay. Pinaagi ining maong lihok sa pagtoo, nakadawat siyag dakong grasya nga ang ilang pagkaon dili mahurot hangtod mahuman ang hulaw. Og sa Filipos 4:18-19, atong makita si Pablo nga nanalangin sa simbahan sa Philippi sa dihang sila naghalad sa iyang ministry. Giingon, “Nadawat nako ang tanan og sobra pa gani. Sangkap na ako sa tanan kong gikinahanglan karon nga nadawat ko na pinaagi ni Epafrodito ang tanan ninyong mga gasa. Sama kini sa usa ka humot nga halad-

sinunog ngadto sa Dios, usa ka halad nga makapahimuot Kaniya. Og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Hesus.”

Mao nga, kon ikaw mag ampo, imong andamon ang lamian nga putahi nga makapahimuot sa Dios. Imong tandugon ang dughan sa Dios sa imong gugma og debosyon.

Pagbansay sa kabubut-on sa Dios-pagmaya kanunay, padayon sa pag ampo, og pasalamat sa tanang butang lamian usab kini nga pagkaon (1 Tesalonica 5:16-18). Ang pag kab-ot sa pagtoo, kalipay, pag ampo, pasalamat, pagbaton sa mga sugo, pagka matitud-anon og gugma lamian usab nga pagkaon. Pananglitan, kon nagsulay pagbaton sa mga sugo sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi, og kon siya magsulay sa pagka maminatud-on hangtod sa kamatayon, kini usab naghatag og maayong putahi sa Dios.

Makahatag ka usab og lami nga pagkaon pinaagi sa pagkat-on og pagbansay sa balaod sa pagtanom og pag pamupo sama sa pag ugmad sa imong dughan, pagbaton sa Sabbath, paghatag sa ikapulo, og pagsubay sa saktong dalan. Kon mag ampo ka og motambong og serbisyo, buhata kining kinasingkasing. Ihatag ang tanan uban ang dedikasyon, lakip sa oras, kwarta, og talento, uban ang pasalamat sa grasyang nadawat. Atimana ang pag ebanghelyo og ang mga kalag. Kining tanang sama sa lami nga putahi.

Sa giingon sa Efeso 5:10, “Paningkamoti nga makat-onan ninyo ang maka pahimuot sa Dios,” Paningkamoti ang pag pangita nga aron ikaw makahatag og lamiang putahi. Sa pagbuhat ini ang mong tanang pag ampo mtubag.

“Naglaom Kong Makasulod sa Pinaka Nindot nga Lugar sa Langit, ang New Jerusalem!”



Sister Benjing Setu,
21 anyos,
Colombia Manmin Church

Manmin Central Church sa Korea.

Nakadawat sila og mga grasya pinaagi sa Enlance TV, ang nag unang Christian TV sa Latin America. Manan-aw sad sila sa iyang sermon sa YouTube og sa website sa simbahan. Nibasa sila sa iyang libro *My Life My Faith; Spirit, Soul and Body* og *Awaken, Israel!* Sa Spanish usab.

Sayo sa 2013, nisugod ko og tambong sa Colombia Manmin Church sigun sa ilang tambag. Ang akong ginikanan mo ngari sa Colombia Manmin Church kon naay mga okasyon, og sa pag ampo sa panyo nga inampoan ni Dr. Jaerock Lee, ang akong amahan naayo sa after-effects sa ‘tubinal cancer surgery’ og ang akong mama nakalingkawas sa kasakit sa iyang bitiis (Buhat 19:11-12).

Pagka human, nagmainiton sad ko sa akong Kristohanong kinabuhi. Nagbasa ko sa mga libro ni Dr. Lee sama sa *Awaken, Israel!*; *The Message of the Cross*; *Wisdom*; *Hell*; *Love Is the Fulfillment of the Law*; *My Life, My Faith*; og *Spirit, Soul, and Body*.

Marso 2016, akong na eksperyensya ang lihok sa kaayohan. Nagsakit ang akong dughan kay grabi kaayo kong naka trabaho, og naglisod ko og ginhawa. Nakadawat ko sa pag ampo sa panyo ni Ps. David Jang sa wala pa ang Daniel Prayer Meeting. Niinit ang akong lawas og naayo ko.

Hulyo 2016, naay naka pahibulong sa among pamilya. Ang akong igsoon, 18 anyos, nabag-o. Ni eskwela siya didto sa U.S

Pag 2011, gikan sa Venezuela niadto ko sa Colombia aron mo eskwela. Pag sunod tuig ang akong ginikanan didto sa Venezuela, ni hisgot nako mahitungod ni Dr. Jaerock Lee sa

sa kataposang 2 katuig. Iyang gihigugma ang video games gikan pa sa gamay pa siya. Nabihag kaayo siya sa duwa og dili makig estorya namo og lain og tinubagan.

Bisan pa, human nga nitambong siya sa Colombia Manmin Church’s 4th Anniversary Service nga gi pangunahan ni Rev. Heesun Lee, ang Manmin World Guidance Pastor, nausab gyod siya. Nabag-o gyod ang iyang pagkatawo. Niingon nga giganahan siya sa sermon ni Senyor Pastor og magbasa siya sa mga sermon sa website og mag ampo na.

Agosto 2016, ni tambong ko sa Manmin Summer Retreat. Sigun sa akong nadungog kaniadto, daghan ang nangaayo, ang mga alindanaw ni tugdon nako, og ang temperatura kontrolado og nindot ang higayon. Sa dihang akong na eksperyensya ang lihok sa Dios mapasalamatan kaayo ko. Akong nabati ang gugma sa Dios Amahan og kalipay. Atol sa Camp Fire Worship and Praise, akong nabati ang matinguhaong dughan sa magbalantay nga mogiya namo ngadto sa pinaka nindot nga puloy-anan sa langit, ang New Jerusalem. Nahatagan ko og paglaom og kusog nga ako siguradong mabag-o og makasulod sa New Jerusalem.

Napuno ko sa gugma sa Dios, sa Ginoo, og sa magbalantay. Akong pasalamatan og himayaon ang Dios nga gustong kita malipayon kanunay og motabang nato permi.



Uban sa iyang pamilya (sugod sa wala, iyang igsoong lalaki, amahan, igsoong babaye, og si Sister Benjing)

“Ang Akong Dughan Nagdabodabo Uban ang Garbo sa Dios sa Manmin!”

Deconesa Mijeong Kim, 44 anyos, Daejeon Manmin Church



Naghuwat gyod ko sa Manmin Summer Retreat 2016 uban sa matinguhaong dughan sukad pa niadtong unang tuig. Gusto gyod kong makadawat sa tubag sa akong pag ampo. Akong gi sprayhan og Muan Sweet Water ang akong baba, mata og nawong kada buntag og gabii. Akong giila ang akong pagtoo og naghalad og pag ampo og puasa (Exodo 15:25).

Sukad high school grabi kaayo ang akong ‘astigmatism’ nga ang usa ka butang murag duha o tulo kabuok. Kung kapuyon nako, mosakit ang akong mata og murag molugwa. Maoy hinungdan sa labad sa akong ulo. Sugod Abril 2016, akong nabati ang kasakit sa akong tutunlan og nagka grabi kini. Sakitan ko bisan dili mo tulon. Sakit sad ang akong tuo nga dalunggan, hilabi na og akong iduot. Ang medical test niingon nga nihubag ang akong tutunlan og mao kini hinungdan nihubag sad ang akong dalunggan.

Agosto 8, niadto ko sa Manmin Summer Retreat

uban sa akong mama si Senyor Deconesa Ohju Seo, 75 anyos, nga naa say gipamating kaluya sa iyang tuo nga bahin. Atol sa Divine Healing Meeting, si Senyor Ps. Dr. Jaerock Lee niampo sa mga masakiton. Sa dihang akong nadawat ang pag ampo nakabaho ko og kahumot sa mga buwak. Abi nako og naay namutang og pahumot, ni lingi ko apan wala man.

Unya, akong nahunahuna nga maayo ko aning gabhiona. Sa akong pag abli sa akong mata, ang akong mama nga naglingkod tupad nako, wala na. Nisaka diay sa entablado aron magpamatuud sa iyang kaayohan. Ang iyang paa og kamot nga maminhud og nagsakit tungod sa ‘right hemiplegia’ sulod sa 4 na katuig, naayo atol sa pag ampo og nisaka siya sa entablado aron magpamatuud.

Human sa iyang



testimonya, ako siyang gitabangan pakanaog. Og dinha, ang tanan palibot nako klaro kaayo nga murag adlawan. Dili ko makakita og tarong hilabi na sa gabii kay hanap kaayo murag naputos ko sa yamog. Wala nakoy nabati nga sakit sa dalunggan. Ni sulay ko og lamoy apan wala na gyod magsakit ang akong tutunlan. Halleluyah!

Ang akong mama niingon. “Nakahibaw nako nganong ang ngan aning simbahana Manmin. Ang pasabot sa Manmin (tanang katawhan sa tanang nasod) makadawat sa kaluwasan. Akong nabati nga didto ko sa Langit. Dili ko makadawat sa maong grasya gawas sa Manmin lang.” Lipay kaayo siya. Wala nay sakit ang akong tutunlan, dalunggan, mata og ulo. Maayo na ang akong panan-aw. Ang tanan klaro na kaayo lakip na sa nindot nga panganud, mga kahoy, og mga buwak. Malipayon kaayo kong nakakita na sa tanang butang matag adlaw.

Akong pasalamatan og himayaon ang Dios sa gugma nga maoy niayo nako og perming buot mohatag og mga maayong butang.

Mga Sangay ng Ministryo ng Manmin sa Pilipinas

Manila Manmin Holiness Church	Bataan Manmin Holiness Church	Isabela Manmin Holiness Church	Cavite Manmin Holiness Church	Imus Manmin Holiness Church	Cebu Manmin Holiness Church	Davao Manmin Holiness Church
441 Potato St, J-Figueras Sampaloc, Manila, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	067 Daang Bago, Dinalupihan, Bataan, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	Purok 3, Brgy, San Roque, San Mateo, Isabela, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), Santiago Gen.Trias, Cavite, Pilipinas Pastor Sharon Cho 046-850-3193 / 0916-674-3903 / 0905-319-8191	Blue Bell St. Plaridel III Sub. Bayan Luma 7, Imus Cavite, Pilipinas Pastor Jubeom Kim 0927-311-7633	LOT N. 402 - B-4 Looc Along Side The Canjulao Road, Lapu-Lapu City Cebu, Pilipinas Pastor Rossetta Sung 0921-635-7595	301 Ilang Ilang St. Flores Village, Bangkal, Davao City, Pilipinas Pastor Kathryn Kim 0908-635-2714